



Baleha!



SESOTHO

Vula Bula

Lentswe le sebediswang haholo

tla



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tsheeditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



* Baleha!

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Rob Owen**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy

ISBN 978-1-775800-46-0




Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives (CC
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute the
Molteno Institute for Language and Literacy,
but you may not change this work in any way
or use it commercially.




Baleha!






Baleha!
Se tla o ja.




Baleha!
E tla o ja.




Baleha!
E tla o ja.




Baleha!
E tla o ja.



Baleha!
E tla o ja.



Baleha!
E tla o ja.



Baleha! O tla o bolaya!
EMA! O se ke wa e bolaya!

MOSEBETSI

Bapisa phoofolo ka nngwe le dijo tsa yona.

1.



(A)



(B)



2.



(A)



(B)



3.



(A)



(B)



4.



(A)



(B)



5.



(A)



(B)



Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaho dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!

Rala o sehe

Bidika

Bala

Baleha!

Robala

Mamela

O se ke!

Kgato ya ** (5)

Konomaka

Monehelo

Lehae

Ntate o na le Pule

Seba

Kgato ya *** (8)

Ke la mang lebidi le?

Leeto

Fesetera e thubehile!

Thusa!

O kae Palesa?

Re bapala mokoko

Bohobe bo joweng

Leino

Kgato ya **** (5)

Lelapa le reka diaparo

Sehwete se seholo

Moya le Letsatsi

Bolokela hosane

Takatso tse tharo

Kgato ya ***** (6)

Sopo ya lejwe

Mmutla le sekolopata

Tau le tweba

Ho baka le nkgono

Toropo ya haeso

Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO



ISBN: 978-1-775800-46-0

